

Na osnovu člana 7 stav 1 tačka 6 Zakona o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru („Sl.list CG”, br.75/18), a u skladu sa Uredbom o naknadi troškova zaposlenih u javnom sektoru („Sl.list CG”, br.40/16, 28/18 i 108/20) i Uputstvom o bližem načinu rada trezora jedinice lokalne samouprave („Sl.list CG”, br.15/19 i 24/22) VD sekretara Sekretarijata za finansijske poslove i analizu budžeta, donosi

## **INTERNU PROCEDURU O SLUŽBENIM PUTOVANJIMA U ZEMLJI I INOSTRANSTVU**

### **Član 1**

Ovom Procedurom se uređuju uslovi za realizaciju službenih putovanja u zemlji i inostranstvu, prava, obaveze i postupanja zaposlenih u potrošačkim jedinicama Glavnog grada (organima lokalne uprave, službama i javnim ustanovama), u vezi sa realizacijom službenih putovanja.

### **Član 2**

Pod službenim putovanjem u zemlji podrazumijeva se svako putovanje koje je zaposleni izvršio po nalogu rukovodioca ili lica koje on ovlasti, radi obavljanja određenog službenog posla, ukoliko je mjesto u koje zaposleni putuje udaljeno više od 30 km od mjesta rada zaposlenog.

Pod službenim putovanjem u zemlji, smatra se i upućivanje zaposlenog na obuku i stručno usavršavanje u trajanju do 15 dana i putovanje lica upućenog na rad u inostranstvo ako se lice kreće u granicama zemlje u kojoj je upućen da radi.

### **Član 3**

Službeno putovanje u inostranstvo jeste službeno putovanje iz Crne Gore u stranu državu i obratno, iz jedne strane države u drugu stranu državu i iz jednog mjeseta u drugo mjesto na teritoriji strane države u koje se zaposleni upućuje, da po nalogu rukovodioca ili lica koje on ovlasti, izvrši određeni službeni posao.

### **Član 4**

Za isplatu akontacije za službena putovanja u zemlji i inostranstvo, starješina organa podnosi sekretaru Sekretarijata za finansijske poslove i analizu budžeta zahtjev za izdavanje avansa - akontacije.

Uz zahtjev za avans prilaže se popunjeno i ovjeren putni nalog, pozivno pismo i zaključak o odobravanju službenog puta ukoliko se radi o putovanju u inostranstvo.

Gradonačelnica, odnosno ovlašćeno lice potpisuje Zaključak o odobrenju sredstava zaposlenom koji se upućuje na službeni put u inostranstvo.

Zahtjevi za izdavanje akontacije podnose se tri dana prije dana predviđenog roka za isplatu akontacije.

Isplatu akontacije, gotovine iz blagajne vrši blagajnik po proceduri utvrđenoj Internim uputstvom o blagajničkom poslovanju.

### Član 5

Rukovodilac Sektora trezora vrši kontrolu svih izdatih avansa u trezoru, a sekretar Sekretarijata za finansijske poslove i analizu budžeta odobrava zahtjeve za avans.

### Član 6

Akontacije koje su isplaćene na ime službenih putovanja, moraju se pravdati u roku od tri dana od dana povratka sa službenog putovanja.

Po povratku sa službenog putovanja zaposleni je dužan da dostavi izvještaj sa službenog putovanja u inostranstvo, putni nalog, priznanice, fakture i drugu dokumentaciju kojom pravda troškove po osnovu primljene akontacije.

Zaposlenom koji ne podnese nalog za službeno putovanje sa obračunom troškova u skladu sa stavom 2 ovog člana, troškovi dnevnice i troškovi prevoza za službeno putovanje u zemlji neće se priznati.

Konačni obračun i sravnjenje troškova putovanja obavlja rukovodilac Sektora trezora. Ukoliko su troškovi manji od primljene akontacije, vrši se povraćaj preostalog iznosa na žiro račun trezora Glavnog grada, a ukoliko su troškovi veći od primljene akontacije vrši se dopuna avansa za razliku po obračunu.

### Član 7

Zaposleni koji nije pravdao prethodnu akontaciju ne može dobiti novu akontaciju.

### Član 8

Za sve što nije previđeno ovom Internom procedurom, primjenjivaće se Uredba o naknadi troškova zaposlenih u javnom sektoru Vlade Crne Gore.

### Član 9

Ova Procedura stupa na snagu danom potpisivanja.

Stupanjem na snagu ove Procedure, prestaje da važi Interna procedura o službenim putovanjima u zemlji i inostranstvu, broj: 05-400/22-1937 od 31.03.2022. godine.

Broj: 05-400/24-~~880~~  
Podgorica, 12.02.2024. godine

